

# Бурят-Монголой УНЭН

№ 55 (6232)  
МАРТЫН  
16  
ВОСКРЕСЕНЬЕ  
1952 он

Сэн 20 мүн.

Бүтэцтэй Бурят-Монголой обкомой, БМАССР-эй Верховно Советэй, ВКП(б)-гэй Улан-Удын горкомой орган.

## Советскэ түрүү наукуын илан мандалга

Советскэ наукуын ухаалан зохиолгын, мандахын түлөө эсэшэ сусашагүй тэмсэгшэдтэ, үйлэдбэрийн новаторнуудта-Сталинскэ шангай лауреадуудта большевистскэ амар мэндэ!

таповай онсо ехэ зохиолнууд, мелпорацин асуудалнууд тухша профессор А. Н. Костяковой хэбэн шонжэлэлнүүд ба бусад бии.

Элгэ ехэ физик академик С. И. Вавиловай «Гэрэлэй микроструктура» ба «Нюдан ба Наран» габан зохиолнууд ба кристаллуудай атомна структура тухша СССР-эй наукуундаа Академин гешүүн-корреспондент Н. В. Беловой шонжэлгэ-нүүд советскэ физикын үндэр дээдэ хэмжээдэ байһынь гэршэлэ.

Сложно органические нэгдэлнүүдэй синтезэй талаар гайхамшата туйлаага-нууды профессор Н. А. Преображенский хэбэн байна. Академик П. И. Черняев аналитическэ химийн хүргэлтэдэ ехэлэн үдэлэй шонжэлгэнууды хэбэ. Советскэ медицина болбол агууркэ хамгаалгын ухаа шуухала зориолнууды шидхэхэдэ павловскэ физиология методууды амжалта-тайгаар хэрэглэе. Профессор Н. П. Красногорскийн зохиолнууд хүргэлтэ дээдэ зэргын верна ажал-абуулыг шонжэлтэдэ ехэ оруулалта болоно.

Зоологуудай, ботанигуудай, физиологуудай, биохимигүүдэй зохиолнууд амиды байгаали тухай советскэ науке баяжуу-ба. Марксистско-ленинскэ теория хүтэл-бэри болгон, советскэ эрдэмтэд обществя-нэ наукуундаа шуухала проблемэнууды амжалта-тайгаар зохиожо байна. Профессор В. И. Андиевай, «Эртэ урда сагай Востой түүхэ», академик Б. Д. Грековай ба СССР-эй наукуундаа Академин гешүүн-корреспондент А. Ю. Якубовскийн «Алтан орда ба тэрэнэй уналга» гэбэн элгэ ехэ зохиолнууд Сталинскэ шангууд-та хүржэбэ.

Сталинскэ шангуудар тэмдэглэдэбэн онсо ехэ наука зохиолнууд дунда хэдэ хэдэн үчэбигүүд ба научно-популярна-ноууд бии. «Квантова механикын үндэс тууринууд» гэбэн Украинскэ ССР-эй наукуундаа Академин гешүүн-корреспондент Д. И. Блохинскийн зохиол-ноу үчэбиг. «Михайл Васильевич Ломоносов» гэбэн А. А. Морозовой ном ба бусад тэмдэ дараада хэбэ.

Сталинскэ шангуудай лауреадуудай зохиол, элдэб олон наука дисципли-нуудта хэбэдала ба арадай ажалын шуухала проблемэнууды шидхэхэ бүхэ хүдэлмэринүүд хадаа коммунизмын байгуу-лалтын агууркэ зорилгодо аба хонэ.

Сталинскэ шангуудай лауреадуудай зэргүүдтэ манай олоноцоловола соци-алистическэ гүрэнэй олон онсо арадууд-тай түгээлэгшэд бии. Бүхэ советскэ ре-спубликануудта, тэдэвэй академичүүдтэ ба университетүүдтэ, хэдэн зугаадэ научно-шажалгын институтуудта ба дээдэ хүр-гуулануудта предпринимүүдтэ ба колхо-зуудта эрдэмтэдтэ ба үйлэдбэрийн новатор-нуудтай творческэ хани барисаанай үндэс-нүүр дээрэ советскэ наука хүржэлэ ба бохижжэ байна. Советскэ обществын ме-рально-политическэ нэгдэлэй, СССР-эй арадуудай эбдэршигүй хани барисаанай, зориг бадаруулаага советскэ патриотиз-мын айхатер ехэ хүсэнинь энгээдэ хара-галана.

Империалистическэ гүрэнүүдэй зонх-илхы бунд хунүүдэй тогула дээрмэ-дэргын шонэ дайнуудта, культура гэгээр-лэсэ хандаргалта ба хүн зонин хөгж-лэдэ бэлдэхэ хорто муухай зорилго-нуудта аба хэзэр эрдэмтэе баджажа байхадан, манай орондо Правительство болбол амгалан сагай байгуулалтын тү-лөө, эволюция, культура хүтэлгэсэн, арадай ажалы төмгөн байдалы дөш-лүүлхын түлөө творческэ ажал хэзэр эрдэмтэе зоригжуула.

Американскэ агресорнууд буянтарал-гын түсбүүдэ бөөлүүлхын тулада нау-ке хэрэглэе. Бүхэ дахые атомна бөөлөөр зэмжэ ба бактериологическэ дайнай зэвсэгүүдэ хэрэглэдэг болоод байһан өнө мүжөө сөмэй каннибалуудай жорхамга муухай хорто аашуудта эсэргүүсэн, бүхэ прогрессивнэ хүн түр-рэгтэн эбүүрхэлээ мадуула.

Советскэ наука болбол эб найрамда-дай, демократ ба социализмын түлөө, бүхэ ажалша хүн түрэлгэнэй ээл жаргалтай тү-лөө тэмсэдэ айхатер ехэ хүсэд болоно.

Коммунистическэ байгуулалтын инт-ресүүд шонэ шонэ туйлааганууды бөө-лүүлхын практикаар, ажалдалаар та-бигдажа байһан туйлай шуухала зорилго-нууды шидхэхын советскэ эрдэмтэд-тэ эрнэ. Манай агууркэ үеын нэрэ түр-эдэ хүрмөөр шонэ шонэ наука зохиол-нууды эрдэмтэдтэ байгуулхын ари-зонхай хүдэлжэ байна. Агууркэ Сталин-тай сөсөн ухаагаар зоригжуулагдаһан советскэ эрдэмтэд арад эвонийгоо өгитгөл найд-варлыг харуулжа, коммунизм байгуула-гдай түрүү зэргэдэ саашадашье абахань лабтай.

«Правдэн» мартын 13-ной түрүү дэргэлдэ.

Манай советскэ Эхэ ороной халбаран мандахын түлөө эсэшэ сусашагүй тэмсэгшэдтэ, үйлэдбэрийн новаторнуудта-Сталинскэ шангай лауреадуудта большевистскэ амар мэндэ!

Коммунизмын түлөө тэмсэлдээ шэнэ ам-жалтанууды туйлая!

## ССР СОЮЗАЙ МИНИСТРНУУДАЙ СОВЕДТЭ

# 1951 ондо накуын, ухаалан зохиолгын, литературын ба искусствын талаар хэгдэһэн онсо гайхамшаг хүдэлмэринүүдэй түлөө Сталинскэ шангууды олгохо тухай\*)

## II.

## Онсо гайхамшаг ухаалан зохиолгын ба үйлэдбэридэхи хүдэлмэрин мөтөдүүдэ үндэһөөрнэ нарижуулан найжарууланай түлөө Сталинскэ шангууды:

### а) Машина бүтээлгын талаар

#### 150.000 түхэригэй хэмжээтэй НЭГЭДЭХИ зэргын шангууды

1. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ, гла-ва конструктор Минин Артем Иванович, глава конструкторой орлогшор Брунов Анатолий Григорьевич, Гуревич Михаил Писфевич, Ромодин Владимир Александрович, инженерүүд Андреев Анатолий Александрович, Андрианов Николай Иванович, Беляков Ростислав Аполдосович, Волнов Николай Иванович, Гончаров Иван Федорович, Новалевский Константин Павлович, Нургузов Дмитрий Николаевич, Лозинский Глеб Евгеньевич, Мазурин Владимир Николаевич, Матюг Николай Захарович, Нефедов Анатолий Алексеевич, Рязанов Константин Николаевич, Селов Григорий Александрович, Соронин Анатолий Алексеевич, Стур-

цель Юлий Богуславович, — самолёт бүтээлгын талаар хэбэн хүдэлмэрин түлөө.

2. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ, гла-ва конструктор Туполов Андрей Николаевич, глава конструкторой орлогшор Архангельский Александр Александрович, Базенков Николай Ильич, инженерүүд Бонин Александр Романович, Горский Дмитрий Александрович, Егер Сергей Михайлович, Лебедев Иван Степанович, Марков Дмитрий Сергеевич, Миннер Курт Владимирович, Шовшинов Константин Петро-вич, Стерлин Александр Эммануилович, Черемухин Алексей Михайлович, —самолёт бүтээлгын талаар хэбэн хү-дэлмэрин түлөө.

#### 100.000 түхэригэй хэмжээтэй ХОЕРДОХИ зэргын шангууды

1. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ, Че-лябинскы Кировскэ заводой глава ин-женер Демьянович Анатолий Николаевич, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд глава конструкторой орлогшор Ми-цанцын Петр Васильевич, Троицкий Иван Федорович, цехүүдэй начальнигүүд Бонин Евгений Александрович, Чернов Дмитрий Андреевич, глава металлур-гын орлогшор Хлебников Анатолий Сте-панович, глава технолог Кирицын Алек-сандр Ильич, цехын табагай началь-ник Ахлюстин Афанасий Михайлович, наладчик Овчинников Николай Андрее-вич, үйлэдбэрийн начальник Синица Николай Сафонович, —Сталинскэ-80» гэжэ гусеничнэ тракторнууды үйл-дэбэрилэн гаргаша процессе үндэһөөр-нарижуулан найжарууланай ба тэдэ-нине ашагалгын шаарцууды дөш-лүүлэнэй түлөө.

Владимирович, глава конструкторой орлогшор Бугайский Виктор Никифо-рович, Рогов Константин Васильевич, конструкторууд Астахов Михаил Фе-дорович, Зотов Николай Федорович, Левин Анатолий Львович, Литвинов Георгий Михайлович, Никитин Михаил Иванович, Санков Евгений Иванович, Павловский Борис Виталье-вич, Федоров Виктор Александрович, —самолёт бүтээлгын талаар хэбэн хү-дэлмэрин түлөө.

2. Химическэ машина бүтээлгын нау-ко-шажалгын институтай директор, хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Долгелль Николай Антонович, мун тэрэ инст-итуудай Ленинградскэ филиалай ахалагша инженер Захарьев Иван Иванович, мун тэрэ институтай табагай начальни-Сем-инова Ольга Николаевна, Фрунзын нэрэмжтэ Сумскэ машина бүтээлгын заводой глава инженер Гончаренко Петр Тимофеевич, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд инженер Карбоничий Василий Артемович, ахалагша инженер-конструктор Мионов Михаил Михайло-вич, машина бүтээлгын ба прибор бү-тээлгын Министерствын Глава Управле-ния начальни Горанин Борис Григорьевич, — ехэ даралгын хүсэтэ компрессорнуудай конструкци зохиолон-гой түлөө.

3. Харьковскэ транспортна машина бүтээлгын заводой глава конструктор, хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Мирянский Александр Александрович, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд конструкторска бирогой начальник Артизанов Евгений Андреевич, хүтэлбэрилэ инженер Хрычников Александр Михайлович, кор-пусой начальни Северин Павел Пante-леймович, транспортна машина бүтээлгын Министерн орлогшор Махонин Сергей Постерович, Харьковскэ тепло-воозуудай конструктори зохиолон-гой ба тэдэнине олоорн бүтээн гаргалга эм-хидхэнэй түлөө.

4. СССР-эй хууэ ажалын Министер-ствын Глава Управленияй табагай начальни, хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Норенков Василий Алексеевич, свёкло таргаша полевостын Бүхэосоюна научно-шажалгын институтай научна сот-руднигуу Еремеев Иосиф Дмитриевич, Мельников Георгий Алексеевич, —гур-бан рдтай свёкложобайн байгууланай түлөө.

\*) Ургэлжэлэ. Эхилиннэ мартын 14 ба 15-най номернуудта.

насьевича, Коломенско хууэ станок бүтээлгын заводой глава конструктор Кузнецов Борис Алексеевич, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд группин хү-тэлбэрилэгшэ Глазов Василий Андрее-вич, ахалагша мастер Нечаев Влади-мир Сергеевич, цехын начальник По-тапов Владимир Петрович, токар-точилдигшо Пошибайлов Давид Марко-вич, станок бүтээлгын «Кохсомол» гэжэ заводой глава конструктор Моссо-лов Семен Андреевич, мун тэрэ заводой группин хүтэлбэрилэ конструктор Коб-лов Александр Петрович, —шүэ гарга-ша фрезернэ станогудай гаммы зохио-ноной ба ашагланай түлөө.

5. Барилгын ба харгын машина бү-тээлгын Министерствын Глава Управ-ленияй начальник Легейда Андрей Ива-нович, барилгын ба харгын машина бүтээлгын Бүхэосоюна научно-шажал-галгын институтай Ленинградскэ фили-алай лабораторийн хүтэлбэрилэгшэ Эст-рин Михаил Исакович, мун тэрэ филиалай хүдэлмэрилэгшэд инженер-конструктор Лебедев Константин Петро-вич, табагай начальник Стригин Ев-гений Гаврилович, заводой инженер-конструктор Сибирский Сергей Николае-вич, мун тэрэ заводой глава инженер Савинков Петр Маркович, харгын научно-шажалгын институтай таба-гай начальник Зашепин Алексей Ники-тич, авторнуудай коллектив, —харгы барилгата хэрэгтэй хэбэн машинануудай конструкци зохиолонгой ба промышлен-ностида үйлдэбэрилэн гаргадаг болоной түлөө.

6. И. В. Сталинэй нэрэмжтэ Ленин-градскэ металлческэ заводой табагай начальни, хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Ломанин Александр Александрович, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд —га-нуурин бирогой начальник Мартынов Георгий Иванович, Сироткин Николай Васильевич, гагнуурша Мошнев Анато-лий Михайлович, цехын начальник Васильев Николай Иванович, —центро-бежнэ түхэлэй ехэ даралгын халуун-кранжово наосуудай конструкци зо-хиолонгой түлөө.

6. Билинов Павел Васильевич, Болтунов Николай Иванович, Воро-бьев Евстафий Васильевич, Данилов Василий Иванович, Комаров Михаил Семенович, Момонин Михаил Леонте-вич, Ларкин Анатолий Иванович, Лашманов Александр Андреевич, Ни-кольский Владимир Иванович, Овчин-ников Михаил Андреевич, Орманов Пламен Иванович, Подолов Павел Алексеевич, Попов Виктор Евгеньевич, Титков Сергей Михайлович, Чеченя Леонид Степанович, —машина бүтээлгын талаар хэбэн хүдэлмэрин түлөө.

7. Барилгын ба харгын машина бү-тээлгын Министерствын Глава Управ-ленияй начальник Легейда Андрей Ива-нович, барилгын ба харгын машина бүтээлгын Бүхэосоюна научно-шажал-галгын институтай Ленинградскэ фили-алай лабораторийн хүтэлбэрилэгшэ Эст-рин Михаил Исакович, мун тэрэ филиалай хүдэлмэрилэгшэд инженер-конструктор Лебедев Константин Петро-вич, табагай начальник Стригин Ев-гений Гаврилович, заводой инженер-конструктор Сибирский Сергей Николае-вич, мун тэрэ заводой глава инженер Савинков Петр Маркович, харгын научно-шажалгын институтай таба-гай начальник Зашепин Алексей Ники-тич, авторнуудай коллектив, —харгы барилгата хэрэгтэй хэбэн машинануудай конструкци зохиолонгой ба промышлен-ностида үйлдэбэрилэн гаргадаг болоной түлөө.

8. И. В. Сталинэй нэрэмжтэ Ленин-градскэ металлческэ заводой табагай начальни, хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Ломанин Александр Александрович, мун тэрэ заводой хүдэлмэрилэгшэд —га-нуурин бирогой начальник Мартынов Георгий Иванович, Сироткин Николай Васильевич, гагнуурша Мошнев Анато-лий Михайлович, цехын начальник Васильев Николай Иванович, —центро-бежнэ түхэлэй ехэ даралгын халуун-кранжово наосуудай конструкци зо-хиолонгой түлөө.

9. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэд Маурер Анатолий Федорович, Булан-ков Сергей Ефимович, институтай научна сотрудингууд Александров Игорь Алексеевич, Выскребенцев Иван Павло-вич, Гусинский Заман Самуилович, Иванов Борис Алексеевич, Кобзарь Леонид Федорович, Новаль Николай Тимофеевич, Мансмихин Петр Алек-сеевич, инженерүүд Брестин Александр Павлович, Зейдель Леонид Фе-дорович, Баштовий Николай Иванович, Лебанов Алексей Степанович, Маравин Юрий Алексеевич, —техникын талаар хэбэн хүдэлмэрин түлөө.

9. Иженерүүд хүдэлмэрин хүтэл-бэрилэгшэ Толстой Василий Сергеевич, Брыкин Серафим Васильевич, техник Юринович Яков Григорьевич, —120 тонно ашаа үргэхэ электрфильовал-дэбэн хоёр-консольно кран зохиолонгой түлөө.

10. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Мицхерушвили Николай Георгиевич, инженерүүд Минин Анатолий Алек-сандрович, Лаврентьев Петр Денисо-

10. Хүдэлмэрин хүтэлбэрилэгшэ Шевченко Михаил Васильевич, станок бүтээлгын Министерствын конструкторска биронудай хүдэлмэрилэгшэд кон-структорнууд Тарасович Александр Матвеевич, Белобородов Константин Георгиевич, группин хүтэлбэрилэгшэ Цоцонов Самсон Моисеевич, Серго Орджоникидзын нэрэмжтэ станок бү-тээлгын заводой ахалагша мастер Шишов Николай Михайлович, станок бүтээл-гын Министерствын Управленич начальнигэй орлогшор Северев Дмитрий Михайлович, — нефтяной трубанууд ба муфтууд дээрэ коническэ һызлэгэ хэдэ тухсай станогудай гамма зохио-ноной түлөө.

(Ургэлжэлэлиннэ 2-доху номерта).

## СТАЛИНСКА ШАНГАЙ ЛАУРЕАДУУД



Асеев  
Семён Дмитриевич—Зүүн-Сибиринэй түрүү-замай Улан-Удын доторгой мэдүүлэгч.



Ягоди́н  
Дмитрий Шчегольев—Зүүн-Сибиринэй түрүү-замай Улан-Удын доторгой мэдүүлэгч.



Красногорский  
Николай Иванович—СССР-эй медицинскэ на-укавуудай Академин болото гешүүн, профессор, медицинскэ зангуудай тэ-дэ.



Бей-Биенко  
Григорий Любович—биологическэ наука-вуудай доктор, профессор, СССР-эй Наука-вуудай Академин зоологическэ институд-тай (Москва) лабораторинэ дагша.

# Онсо гайхамшаг ухаалан зохёолгын ба үйлдбэридэхи хүдэлмэрийн методүүд үндэһөөр нь нарижуулан һайжарууланай түлөө Сталинска шангууды:

(Урьдэжэлэл)

## 50.000 түхэртэй хэмжээтэй ГУРБАДАХИ зэргын шангууды

1. Азербайджанска ССР-эй К. Е. Воронцовоий нэрэмжэтэ Белоканда колхозной колхозчин Андрей Магомед Омар-оглы — һамамыс боһоо эсбэрлэхэ машина зохёолгой түлөө.

2. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэд — «Фредер» заводой өмрөс, дагша Багдагеев Рубин Григорьевич, ахаалгына технолог Лалин Александр Иванович, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд цехын начальник Грасс Анатолий Иванович, инженер Осечко Николай Федорович, Бузарюкова научно-шажжаалгын инструменальна институтай тахайгай явчалынгай орлогшо Бадеева Ануя Антоновна, станок бүтээлгын Министерствын конструкторска бюройгой мүрдүдын худалмэрилэгшэ Хотогоусов Николай Георгиевич, станок бүтээлгын Мини-квотрын Главна управлений глава конструктор Егоров Николай Александрович, — тодорһон Урэмүүдэ үйлдбэрилэхэ шэһэнэ технологи зохёолгой түлөө.

3. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэд Богданов Леонид Петрович, лейтенант Шингилын нэрэмжэтэ заводой директор Фредман Гаврил Эдикович, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд главна инженер Кузин Александр Васильевич, главна технолог Романов Борис Федорович, технологик ба машина бүтээлгын Центральна научно-шажжаалгын институтай сотрудиунгуд тахайгай начальник Митчин Иван Романович, лаборатория дагша Горюшин Арсений Николаевич, инженер Калмыков Иван Михайлович, нефть ба хаа Азербайджанска научно-шажжаалгын институтай тахайгай начальник Фаврин Исак Львович, — нефтьгө һасоһор абагдга харангтай термобобосоруудалгын стангуудыне үйлдбэрилэхэ удирдхана түхөөртэй ба һөнө технологи хэбжө, нэбтэрүүлһэнэй түлөө.

4. Краматорск хундэ станок бүтээлгын заводой главна конструктор, худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Бондариш Николай Андреевич, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд цехын начальник Ивановский Анатолий Александрович, ахаалгына конструктор Овечинко Федор Павлович, станок бүтээлгын Министерствын конструкторска бюройгой, ахаалгына конструктор Боронков Алексей Семенович, Ром Ванда Артемьевна, мүн тэрэ бюройгой группын хүтэлбэрилэгшэ Ринин Тимофей Васильевич, Молотовой нэрэмжэтэ станок бүтээлгын заводой ахаалгына конструкторууд Ерлявинский Эфрем Абович, Шершнев Алексей Алексеевич, элетротромшажжаалгын Министерствын «Электромаш» трестын Украинска конторын начальник Будяков Александр Александрович, тэрэ трестын бюройгой начальник Широков Исак Леонидович, — эдэ вальгүүдэ бобосоруулаха хундэ станогүүдэ зохёолгой түлөө.

5. М. И. Калининэй нэрэмжэтэ Челябинска пресс-автоматуудай заводой главна конструкторай орлогшо, худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Борисов Александр Давыдович, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд ахаалгына инженерүүд-технологууд Ситников Александр Игнатьевич, Румайнов Владимир Адрианович, цехын начальник Воронин Лев Павлович, — шариууд ба ролунгууде халуунаар ба хүйтөөр һуураха автоматүүдэ зохёолгой түлөө.

6. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Вологоднын Филипп Алексеевич, инженер Богданов Василий Иванович, — техникийн талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

7. Сталинэй нэрэмжэтэ Московска автонималска заводой токар Бушув Сергей Михайлович, Ленинградска Паркскэ заводёй фрезеровичи Савин Евгений Францевич, С. М. Кировэй нэрэмжэтэ Харьковска турбоборһойна заводой токар-карусельчик Нисленко Константин Сергеевич, Можиско худалгын станогүүдэй заводой токар Кузьмин Борис Павлович, Орневова жетко станок бүтээлгын заводой удирдханы Жиров Василий Иванович, Молотовой нэрэмжэтэ Горьковска автомобильна заводёй техник Назанов Анатолий Сергеевич, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ үлэһөөрнь нарижуулан һайжарууланай түлөө.

8. Текстиль ба хундэ машина бүтээлгын Бухаровска научно-шажжаалгын институтай науна сотрудиунгуд Васильев Владимир Павлович, Александров Федор Тимофеевич, Хопренсов Николай Владимирович, «Кутекспилска» заводёй главна конструктор Белые Борис Александрович, мүн тэрэ заводой директор Деборин Михаил Павлович, машина бүтээлгын ба прибор бүтээлгын Министерствын Главна управлений глава инженер Захаров Иван Степанович, Б. В. Сталинэй нэрэмжэтэ «Ташкентска текстильна кампани» главна инженер орлогшо Турнов Алексей Иванович, лабораторий коллектив, — заваруулан үлэһэнэ аргатай зохёолгой ба ашагадлаг болонхой түлөө.

9. Худэ ажалын машина бүтээлгын Бухаровска научно-шажжаалгын институтай ахаалгына сотрудиунгуд, худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Вайльев Семен Архипович, мүн тэрэ институтай сотрудиунгуд Молчанов Александр Петрович, Резниченко Марк Яковлевич, Фрунзин нэрэмжэтэ Харьковска заводой дирек-

тэсэтэ машинаүүдэ зохёолгой ба үйлдбэрилэхэ гаргадлаг болонхой түлөө.

20. Худэ ажалын машина бүтээлгын Бухаровска научно-шажжаалгын институтай сотрудиунгуд Нилоский Иван Александрович, — ашагаүүдэ заваруулаха галчүүрийн шэһэнэ арга зохёолгой ба үлэһөөрнь нэбтэрүүлһэнэй түлөө.

21. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Рачков Александр Семенович, инженерүүд Борисов Виктор Иванович, Бунов Константин Петрович, Кузнецов Николай Александрович, Крапогин Сергей Иванович, Нестеров Евгений Васильевич, Воверис Виктор Павлович, Богуславский Петр Евгеньевич, Буристров Павел Иванович, Гладкий Владимир Фомич, хабсаргалга Мехинин Андрей Павлович, — машина бүтээлгын талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

22. Инженерүүд Розов Николай Сергеевич, Маногов Всеволод Арсеньевич, Остреве Анатолий Львович, Егин Борис Васильевич, Анимов Феофан Никитич, Глуховский Борисей Аркадьевич, Аллиуев Александр Филиппович, Тер-Погосян Арам Мисахович, Иваненко Николай Яковлевич, Дмитриев Алексей Дмитриевич, авторигудай коллектив, — судна бүтээлгын прижшленоства үйлдбэрилэхэ методүүдэ үлэһөөрнь нарижуулан һайжарууланай түлөө.

23. Сталинэй нэрэмжэтэ Ленинградска металлургическа заводой бюройгой главна конструкторай орлогшо, худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Спирidonов Константин Алексеевич, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд фрезершажжаалгын конструктор Александр Игнатьевич, ахаалгына мастер Казанина Анастасия Ивановна, монтаж бюройгой начальник Степанов Иван Михайлович, секторнуудай начальнигуд Колотиков Александр Николевич, Горский Иван Павлович, Зименков Василий Иванович, Овечинко Александр Петрович, Овчинников Валентин Николаевич, Ремизов Вячеслав Александрович, Стрельцов Александр Тихонович, — техникийн талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

24. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Турнов Семён Львович, инженерүүд Осирикков Георгий Федорович, Пантелеев Василий Иванович, Шиманский Степан Антонович, механугуд Кулебин Анатолий Федорович, Слесарев Сергей Иванович, — хэбэлэй машина зохёолгой түлөө.

## б. Прибор бүтээлгын талаар

150.000 түхэртэй хэмжээтэй НЭГЭДЭХИ зэргын шангы

Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ академик Христианович Сергей Алексеевич институтай сотрудиунгуд Фомосев Алексей Филиппович, Антонов Дмитрий Иванович, Суринов Кирилл Николаевич, Воронин Григорий Иванович, Симонов Лев Алексеевич, Аристархов Серафим Алексеевич, Белкин Борис Владимирович, Горский Иван Павлович, Зименков Василий Иванович, Овечинко Александр Петрович, Овчинников Валентин Николаевич, Ремизов Вячеслав Александрович, Стрельцов Александр Тихонович, — техникийн талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

100.000 түхэртэй хэмжээтэй ХОЕРДОХИ зэргын шангууды

1. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ академик Гребенчиков Илья Васильевич институтай науна сотрудиунгуд Сукович Нина Владимировна, Крылова-Лукомская Татьяна Николаевна, Власов Анатолий Григорьевич, Андреев Юрий Николаевич, — прибор бүтээлгын талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

2. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ профессор Кошкин Михаил Дмитриевич институтай науна сотрудиунгуд Кожевников Ильяк Петрович, Соколова Надежда Александровна, Лунашев Леонид Антонович, Романовский Георгий Владимирович, — техникийн талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

3. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Лебедев Иван Васильевич, инженерүүд Архипов Михаил Александрович, Замятин Константин Иванович, — прибор бүтээлгын талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

4. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэд Лобанов Николай Александрович, Привалов Алексей Иванович, инженерүүд Алексеев Алексей Иванович, Волков Александр Григорьевич, — прибор бүтээлгын талаар хэбэн худалмэрийн түлөө.

50.000 түхэртэй хэмжээтэй ГУРБАДАХИ зэргын шангууды

1. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Борисевич Евгений Сигизмундович, Суходольский Владимир Васильевич, Хончев Валентин Васильевич, Зобелин Михаил Васильевич, Попелов Венямин Соломонович, Мирвичев Николай Семенович, Глуховцев Николай Иванович, — приборнууды зохёолгой түлөө.

2. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Глазнов Кирилл Александрович, инженерүүд Воронцов Георгий Константинович, Дроздов Николай Яковлевич, Мулин Федор Васильевич, Морозова Айзель Михайловна, Нашенин Константин Васильевич, Пестова Любовь Моисеевна, — шэһэнэ зүйлэе олоор үйлдбэрилэн гаргалга эмхилдхэнэй түлөө.

3. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Гуменин Борис Андреевич, инженерүүд Воробьев Анатолий Иванович, Делов Герман Петрович, Лобанов Константин Александрович, Прикудин Алексей Николаевич, Буганов Петр Иванович, научно-шажжаалгын институтай науна сотрудиунгуд Тимотова Галина Васильевна, — тон нарын прибор үйлдбэрилэх болонхой түлөө.

4. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэд, хэмжүүрүүд ба хэмжэе приборнуудай Москвоска гүрэнэй институтай директорай орлогшо Юховский Михаил Константинович, Д. И. Менделеевой нэрэмжэтэ метрологин Бухаровска научно-шажжаалгын институтай ахаалгына науна сотрудиунгуд Индин Павел Владимирович, хэмжүүрүүд ба хэмжэе приборнуудай Москвоска гүрэнэй институтай лабораториян хүтэлбэрилэгшэ Граменицкий Владимир Николаевич, «Эталон» гык Ленинградска экспериментальна заводой мастер-механик Григорьев Николай Алексеевич, — хүрэ ба каргалга хэмжэе приборнууд ба хэмжэе приборнууды зохёолгой, нэбтэрүүлһэнэй түлөө.

5. А. А. Жуковай нэрэмжэтэ Ленин-

градска гүрэнэй университетей профессор Каварский Владимир Владимирович, — далайгаар ябаха хэрэгдэхэ пенсентай ба хэлтэйн хэмжээтэ шэһэнэ институтай ахаалгына конструктор Дунаев Василий Петрович, барилгын машина бүтээлгын Лениградска заводой главна инженер Алексеев Николай Леонидович, — турма-бетонд хэрэгтэй аргаар хүйтөөр нэбтэрүүлэхэ ба төрөөнэй үйлдбэрилэхэ станууды зохёж, нэбтэрүүлһэнэй түлөө.

## в. Металлургин талаар

100.000 түхэртэй хэмжээтэй ХОЕРДОХИ зэргын шангууды

1. Лугинска шэрэм хайлууагына заводой директор Башин Александр Сергеевич, главна инженер Нарский Владимир Евгеньевич, формовщик Крохамлев Григорий Иванович, — тус заводой худалмэрилэгшэ И. В. Сталинэй нэрэмжэтэ Днепротровско металлургическа институтай доцент Кривошеин Андрей Ефимович, хара металлургин Министерствын инженер Зинюев Николай Валентинович, В. В. Куйбышевэй нэрэмжэтэ Нижне-Татлыска металлургическа заводой мастер Купкин Яков Семенович, хара металлургай Уралска научно-шажжаалгын институтай ахаалгына науна сотрудиунгуд Писарев Григорий Андреевич, Днепротровско шэрэм жэгалээн үйлдбэрилэгшэд заводой цехын начальник Чоркин Нестор Александрович, — авторигудай коллектив, — жэгалээн шудалгын технологи үлэһөөрнь нарижуулан һайжарууланай түлөө.

2. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Бойченко Михаил Степанович, хара металлургин научно-шажжаалгын Центральна институтай сотрудиунгуд Кутырина Вера Михайловна, Ламинцов Георгий Константинович, Николаев Николай Алексеевич, Рутес Виктор Васильевич, заводуудыне проектировальны Гүрэнэй институтай тахайгай начальник Мансуров Александр Матвеевич, тахайгай начальнигай орлогшо Богданов Валентин Николаевич, Перовский Сергей Николаевич, тахайгай начальниг Шапов Александр Николаевич, — ехэ частотатой тогууды промшленна ашагалгын научно-шажжаалгын институтай сотрудиунгуд, цехын начальнигай орлогшо Бабенко Виктор Алексеевич, Шульга Василий Антонович, цехын ахаалгына технолог Нуланов Сергей Григорьевич, штамповщик Устинин Владимир Степанович, — заводой худалмэрилэгшэд, — машина бүтээлгын заводой шэһэнэ тухалды орууланай түлөө.

3. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Златостовска металлургическа заводой лаборатория начальниг Голиков Игорь Николаевич, лаборатория начальниг Воловик Василий Алексеевич, главна инженер Норенков Александр Несторович, — заводой худалмэрилэгшэд, — машина бүтээлгын заводой шэһэнэ тухалды орууланай түлөө.

4. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Златостовска металлургическа заводой лаборатория начальниг Голиков Игорь Николаевич, лаборатория начальниг Воловик Василий Алексеевич, главна инженер Норенков Александр Несторович, — заводой худалмэрилэгшэд, — машина бүтээлгын заводой шэһэнэ тухалды орууланай түлөө.

5. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Златостовска металлургическа заводой лаборатория начальниг Голиков Игорь Николаевич, лаборатория начальниг Воловик Василий Алексеевич, главна инженер Норенков Александр Несторович, — заводой худалмэрилэгшэд, — машина бүтээлгын заводой шэһэнэ тухалды орууланай түлөө.

6. СССР-эй Наукууудай Академиин теоретическа астрономин институтай ахаалгына науна сотрудиунгуд Кузьмин Дмитрий Кузьмич, — геодезичэ худалмэрийн хара үедэ сагыс түргөөр хэмжээдэ хэрэглэхэ астрономическа табылангуудай теори ба тодорхойлоло зохёолгой түлөө.

7. Машина бүтээлгын ба прибор бүтээлгын Министерствын инструментальна заводой слесарь-механик Петухов Сергей Федорович, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд цехын начальник Петлов Виктор Константинович, слесарь-механик Иванов Иван Павлович, мастер Шапкина Клавдия Ивановна, часай заводой главна технолог Дуин Василий Иванович, электромеханическа заводой цехын начальниг Шапов Виктор Петрович, часай заводой бюройгой начальниг Нечев Серафим Дмитриевич, мүн тэрэ заводой худалмэрилэгшэд слесарьнууд Ананьев Илья Андреевич, Петров Георгий Иванович, авторигудай коллектив, — часовой промшленноства хэрэглэхэ инструментүүд ба приборнууды эсгэ орон дотороо үйлдбэрилэх эмхилдхэнэй түлөө.

8. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Плавский Константин Константинович, инженерүүд Ремезов Юрий Владимирович, Сергеев Григорий Алексеевич, Ячин Валерия Сергеевна, — һэнэ приборнууды зохёолгой түлөө.

9. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ Степанченко Александр Филиппович, Доночев Николай Иванович, научно-шажжаалгын институтай сотрудиунгуд Герчиков Илья Соломонович, Комар Николай Андреевич, «Красный металлист» заводой

тө, директор Перцев Михаил Петрович, — тус заводой худалмэрилэгшэ металлургин научно-шажжаалгын Центральна институтай главна директор Мурзин Иван Иванович, тус заводой лаборатория начальниг Ратуевский Андрей Андреевич, — эгирөөн термическа аргаар болбосоруулангын үлэһөөрнь нарижуулан рууланай түлөө.

5. И. В. Сталинэй нэрэмжэтэ Анатолий Николаевич, — металлургическа аргаар болбосоруулангын үлэһөөрнь нарижуулан рууланай түлөө.

6. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ профессор Самарин Павел Петрович, начальник Иван Васильевич, главный технолог Матвеев, Мац Павел Васильевич, Болос Сергей Тимофеевич, Федор Григорьевич, Филиппов Александр Андреевич, Воробьев Борис Иванович, Аврорина Валентина Ивановна, Цеплюк Антонына Васильевна, Глушова Алексей Степанович, завод ресурсуудыне ашруттын промшленна шэһэнэ тухалды металлургическа заводой директор Аркадий Исаакович, тус заводой элетротромшажжаалгын конструктор Родженственный Петр Александрович, Киселев Григорий Николаевич, Арутин Яков Маркович, Николаев Федотович, Оборин Александр Иванович, Александрович, Богомолов Федотович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

8. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

9. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

10. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

11. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

12. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

13. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

14. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

15. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

16. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

17. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

18. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

19. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

20. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

21. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

22. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

23. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

24. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

25. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

26. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

27. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

28. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

29. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

30. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

31. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

32. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

33. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

34. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

35. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

36. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

37. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

38. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

39. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

40. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

41. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

42. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

43. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

44. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

45. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

46. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

47. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

48. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

49. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

50. Худалмэрийн хүтэлбэрилэгшэ металлургическа комбинадэй директор Гонимай Васильевич, директор Гончаров Георгий Иванович, Александра Евсеевна, Павлинов Николай Иванович, Чернышев Виктор Иванович, Загуляев Тимофей Иванович, — үйлдбэрилэхэ худалмэрийн методүүдэ нарижуулан һайжарууланай түлөө.

(Урьдэжэлэл 3-дахы түгэс)



Американска империалистнуудай ээрлиг муухай аашануудые советскэ арэд эрид буруушаана

Кореядэ ба Хятадта американска империалистнуудай бактериологическа зэбсэг хэрэглээн ябадалда эсэргүү протестын ниитэгородской митинг мартаын 13-да Москвада болоо.

«Арадуудан хоорондын эб найрамдал бэхжүүлгын түлөө» уласхоорондын Сталинка шагнуудые олгохо Комитетэй түрүүлэгшэ — академик Скобелыцын үгэ хэлэхэдээ ингэжэ мэдүүлбэ: бактериологическа дай үүдхэнэй түлөө харюу-салгыг американска империалистнуудтай хамта, тэдэнэй гэмтэ ябадалда хабаадагшад—эрдэмтын хүндэтэ ба ариун нэрыг гутаанан американска «эрдэмтэд» мүн лэ дааха байна.

«Арадуудан хоорондын эб найрамдал бэхжүүлгын түлөө» уласхоорондын Сталинка шагнуудые олгохо Комитетэй түрүүлэгшэ — академик Скобелыцын үгэ хэлэхэдээ ингэжэ мэдүүлбэ: бактериологическа дай үүдхэнэй түлөө харюу-салгыг американска империалистнуудтай хамта, тэдэнэй гэмтэ ябадалда хабаадагшад—эрдэмтын хүндэтэ ба ариун нэрыг гутаанан американска «эрдэмтэд» мүн лэ дааха байна.

Эб найрамдал хамгаалха Советскэ Комитетэй түрүүлэгшын орлогшо академик Греков митинг нээгээ. —Кореян фронтнууд дээрэ ба тыл дотор, Хятадай Зүүн-Хойто нютагуудай территория дээрэ бактериологическа бомбонуудые хаяхан американска империалистнуудай хорото муухай шэнэ ааша тухайда дэлхэйн бүхы хүбинуудтай олон миллион зон тон ехэ зэбүүрхэлтэй гэжэ мэлбэ.

«Арадуудан хоорондын эб найрамдал бэхжүүлгын түлөө» уласхоорондын Сталинка шагнуудые олгохо Комитетэй түрүүлэгшэ — академик Скобелыцын үгэ хэлэхэдээ ингэжэ мэдүүлбэ: бактериологическа дай үүдхэнэй түлөө харюу-салгыг американска империалистнуудтай хамта, тэдэнэй гэмтэ ябадалда хабаадагшад—эрдэмтын хүндэтэ ба ариун нэрыг гутаанан американска «эрдэмтэд» мүн лэ дааха байна.

«Арадуудан хоорондын эб найрамдал бэхжүүлгын түлөө» уласхоорондын Сталинка шагнуудые олгохо Комитетэй түрүүлэгшэ — академик Скобелыцын үгэ хэлэхэдээ ингэжэ мэдүүлбэ: бактериологическа дай үүдхэнэй түлөө харюу-салгыг американска империалистнуудтай хамта, тэдэнэй гэмтэ ябадалда хабаадагшад—эрдэмтын хүндэтэ ба ариун нэрыг гутаанан американска «эрдэмтэд» мүн лэ дааха байна.

МОДО БЭЛЭДХЭЛЭЙ СТАХАНОВСКА НАРА МОДО БЭЛЭДХЭЛЭЙНГЭЭ 1952 ОНОЙ НЭГЭДЭХИ КВАРТАЛАЙ ТҮСЭБИЕ «БУРМОНГОЛЛЕС» ТРЕСТЫН ПРЕДПРИЯТИНУДАЙ ДҮҮРГЭЛГЭ ТУХАЙ 1952 ОНОЙ МАРТЫН 10-НАЙ МЭДЭЭН.

Table with 2 columns: №, Леспромхозууд. Lists various enterprises like Хандагатайн, Байкальска, Итанский, etc.

Table with 2 columns: АЙМАГУУД, Шэргэлт, Шэргэлт абааша. Lists regions like Торин, Кабанскын, Кяхтын, etc.

Манай бригадын хүдэлмэрийн дүй дүршэлһөө

Ой модоной промышленносто да кадрова хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта модо бэлэдхэхэе эрэнэн олон тооны колхознигууд-сезоннигууд шэн зоригтойгоор ажаллаха, ардаг аажихда шадалаа хаа ехэ барилгын модо угхын түлөө тэмсэжэ байла.

КОРЕЯ ДЭХ СОБЫТИНУ

АРАДАЙ АРМИИНИ ИКОМАНДОВАНИИНЫ МЭТ ПХЕНЬЯН, мартаын 14-д Ардад ай ардий байнуудтай нунгта хани хамт ябажа, американо-английска гүүдтэ ба лисынмановска эсэргүү хамгаалгын байлда хэхэдээ, тэдэнэй хүнүүдтэ никелээ гээлтэ хоролтоннуу руулаа гэжэ Корейскэ Амократическа Республикаын армин Главна командовани нөөдэр мэдээсэбэ.

БЕРЛИН, мартаын 14-д Баруун гурбан гүрэнүүдтэ Правительствын элгэгшэни дашарандуудан, ардаг хэхэ баруун берлинскэ центокомитетэй тунхаглаһан шэ соошын ингэжэ хэлэгдэнэ: ботай баталха эбэй догворон тые найшаанабид, энэниг эй Правительство мартаын 14-руун гурбан гүрэнэй правитнуудта дамжуулан үгэлэнэ. Дайнай дүүрһэнээ хоёон энэ шухала, шиндхэн шанартай событи хадаа ба эб найрамдал туйлах немескэ ардад политическ болоно.

Москвагай ажалшаданай ниитэгородской митингын РЕЗОЛЮЦИ

Кореядэ ба Зүүн-Хойто Хятадта бактериологическа зэбсэг хэрэглэжэ байгаа американска империалистнуудай хорото муухай ябуулгануудта эсэргүү эрид протест Москвагай ажалшаданай үмэншөө мэдүүлхын тула элонинтын организацуудай түлөөлэгшэд, хүдэлмэрилэгшэд, алба хаагшад, наухын, литераторын ба искусствын хүдэлмэрилэгшэд бидэнэр эб найрамдал хамгаалха Советскэ Комитетэй урягаара тус митингээ сугларсабид.

Американска интервентнууд бактериологическа зэбсэг — хүннине олоор худалгын зэбсэг хэрэглэжэ болохогүй тухай уласхоорондын хэлсэнүүдые эблэгшэд боложо, бүхы оронуудай арадуудай урда элэрээ.

«Арадуудан хоорондын эб найрамдал бэхжүүлгын түлөө» уласхоорондын Сталинка шагнуудые олгохо Комитетэй түрүүлэгшэ — академик Скобелыцын үгэ хэлэхэдээ ингэжэ мэдүүлбэ: бактериологическа дай үүдхэнэй түлөө харюу-салгыг американска империалистнуудтай хамта, тэдэнэй гэмтэ ябадалда хабаадагшад—эрдэмтын хүндэтэ ба ариун нэрыг гутаанан американска «эрдэмтэд» мүн лэ дааха байна.

Леспромхозой эрхим шофернууд

Хорин леспромхозой Зүүн-Хуурай гэжэ участвога «ЗИС-21» маркын автомашинаар модо шэрээг түрүү шофернууд Федор Глазков, Павел Лосев, Александр Баженов ба Петр Максимов гэшэд сезон соо 2500 кубометр модо шэрээх уялга абаад, эршэтэйгээр ажаллана. Эндэнэр абаан социалистическ уялгануудаа болзорлоон урид үлүүлэн дүүргэдэ байна.

КОЛХОЗОЙ ТҮРҮУ ОТАРАДА

Сосново-Озерскын сомоной Маленковой нэрэмжэтэ томодогдон колхоз (түрүүлэгшэнь Батомунко Цыдыпов, парторганизациин секретарь Саманда Галданов) Яруунын аймаг соо нитингтэй ашаг шэмэтэ адуу малай үбэлжэлгые найнаар үнгэргэжэ байһан колхозуудай нэгэн юм.

Будапештдэх уласхоорондын шатар турнир

БУДАПЕШТ, мартаын 14-д Будапештад шатар турнир болон (ТАСС). Мунөөдөр Г. Мадурасхаалда зориулагдан хоорондын шатарай турнир нөөдөр 6-дахы турай дүрэн тинуудые наалдаа дүүргэбэ.

Уранхайханай самодетей республиканска харалга хабаадагшаданай анхара

1952 оной мартаын 17-доуу часта Гүрэнэй филармони соо (Куйбышевэй улица, 14) хайханай самодетей республиканска харалга эхиюу хабаадагшаданай анхара БМАССР-эй Министруудай элй дэргэдэ культурно-амхн зургаануудай хэргтэ хилхэ Управленидэ (Сооново-Озерскэй улца, 30) энэ оной мартаын 14-доуу чаашаа эхилжэ байна.



Гүрэнэй Бурят-Монголой Леспромхозой директор П. Д. Булууров олоор 1952 оной мартаын 12-доуу часта концерт, удэрэй 12 оной гений Онгийн» тараха.